



## KITAWONSA 2022

- <sup>a</sup> Lewis Abedi Asante
  - <sup>b</sup> Naa Adjeley Ashiboe-Mensah  
Doamekpor
  - <sup>c</sup> Joseph Kidido
  - <sup>d</sup> Paapa Yaw Asante
  - <sup>a</sup> Jannat Abbas
  - <sup>e</sup> Ronja Senkpiel
  - <sup>a</sup> Michael Osei Yeboah
  - <sup>e</sup> Henning Füller
- 
- a Department of Estate Management, Kumasi Technical University, Kumasi, Ghana
  - b Department of Business Administration, University of Professional Studies, Accra, Ghana
  - c Department of Land Economy, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana
  - d Department of Family and Community Health, University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana
  - e Department of Geography, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany

Correspondence:

[lewis.aasante@kstu.edu.gh](mailto:lewis.aasante@kstu.edu.gh)

[henning.fueller@geo.hu-berlin.de](mailto:henning.fueller@geo.hu-berlin.de)

## Nhyehyeee Tiawa

# YEE KO ATIA NSAAYADEE KODIAWUO WO DWA AHODOO MU

## AKWAN AHODOO A YE BE FA SO AYE NTOTOYE PA

### TJFABO

Adan akese a ewo abibirem nkuro akese mu no ye biaa a nipa dodoo hyia mu faako di nsawosoo, enam saa so tumi boa ma nsaa yadee tu atese. Nanso saa dwadibea yi ara mu na nipa dodoo no ara nsa ka won asetena mu ahiadee nyinaa. Nneema bi a anka enka dwadie nanso oko so wo dwa mu no eda no adi pefee se atoyerenkyem ho banbo wo saa mmea yi ye adee a eye den kakra.

Ye de nsusuee a ewiase amansan nkabomuu nhwehwemuu bi a wo ye faa okwan pa a wo be tumi afa so asi nsaa yadee ano. Won botae titiriw paa ne se wo de nhyehyeee be gu akwan mu na y'atumi ako atia atoyerenkyem wo ye dwa ahodoa a ewo abibirem ha nkuro akese mu. Efiri Osanaa bosome no mu wo 2021 de kosi Obenem bosome no mu wo 2022 yi mu no, ye totooo adwadifoo ne mpanyinfoo a wo de da dwa ahodoa ano ena ye san de y'ani sii akuo akuo adwen ntootoa so wo dwa akese mmiensa mu wo Nkran ne Kumasi. Nhyehyeee ahodoa a eso bi mmaa da a wo de guu akwan mu de soo COVID-19 yadee a ebo faa wiase nyinaa ano no, maa ye nyaa akwanya sononko maa ye hunuu se dee kuro akese mu amanmuo fa dwa mu nsem ho si tee.

Yen nhwehwemuu daa no adi se akwan ahodoa a y'ani da kwan ene dee y'ani nna kwan a ye de agu akwan mu de reboa ama y'atumi agyina ako atia nsaa yadee kodawuo wo ye dwa ahodoa mu no ho hia a ehia. Ewo ahonidie kwan so no, se ye nya ahotosoo wo adaka a nsa hohoro akadee ne nnuro a yede srasra yen nsa ho de kum mmoawammoawa wo mu no mu a, na afei nso ye de dee ye fre no nose mask a ye de kata ye hwene ne y'ano no ka ho a, ebetumi de nsakyeraree aba. Se yesi nsan yadee kodawuo yi ano wo dwaso no, yebetumi ahye mu kena wo bere a yee ma nsanodwumafoo akadee, dwetire na afei nso y'abo won nkae wo bere a ese mu wo ohaw a ebetumi aba won nnwuma soo.

# DEE EDAA ADI WO NHWEHWEMUU NO MU WO NKRAN NE KUMASI NO HO MFONIN BI NIE

## CHAW AHODOO BI A EBE TUMI ABA

1. Atoyerenkyem bere mu mmoa ho eye na ena kakra a ewo ho no nso, eye den se wo nsa beka bi
2. Obiara nni ho a w'afa ato ne ho so se obema ahonidie ho akadee
3. Eye den paa se wo behye nipa se won mbenben won ho pii


## YEN NSUSUEE A EFA SAA AKWANKYERE YI HO

1. Yen mmue atoyerenkyem bere mu mmoa no mu mma nnipa dodo no ara nnya bi
2. Ye mfa adaka a ye hohoro yen nsa wo mu no bi nsisi dwa ahodo mu
3. Yenhye ahonidie wo dwaaso no ho nkruane nsene se ye behye nnipa se wontete won ntem wo mmontene so

## NNIANIMUU

Sa akwankyerε tiawa yi ye ewiase amansan nkaɔmumu nhwehwemuu dwumadie bi a y'ato din se "yeε soso nsaayadeε ano wo Ghana dwa ahoho mu wo yadeε koɔdiawuo Covid-19 akyi: Nsonsonoeε a eɔa amansam apomu dene ne seɔeε apomudene ho nsem nsusuye teε wo nkuro akeseε mu" (gyaaman abrofo kuo bi na eɔe asi won ani so se wo be fa nhwehwemuu biara

a efa Covid-19 yadeε no ho ka). Saa nhwehwemuu dwumadie yi ko so wo 31st December dwa a ewo Nkran, Makola dan keseε a ye di dwa wo mu a eno nso wo Nkran ene kejetia dwa a ewo Kumasi mu. Won a ye totoo won ano bi ye adwadifo, nnoomasofo, won a wo pia trogo, abanbofo ne akandifo a wo deda dwa ahodo ano.



Ɛfiri ɔsanna bosome no de kɔ si ɔpenimma bosome no mu wɔ afe 2021 mu no, ano ntotoe kwan a ye faa so ye nhwehwemuu no, ye boaboa sua hunu ahodoɔ ano de firii wɔn a ye totoo wɔn ano no hɔ de faa kwan a wɔ faa so de sosɔ nsayadee n'ano wɔ dwa ahodoɔ mu wɔ bere a wɔ kaa nnipa nyinaa guu dam mu no. Ɛwɔ ɔgyefoɔ ne ɔbenem bosome no mu no, ye yee nsakyeraree wɔ dee edaa adie wɔ yenhwehwemuu no mu no ene yen nsusuee a ye de too dwa no mu wɔ bere a ye ne akuo ne adwadifoɔ afoforo bi nyaa nkitahodie. Mpensempeemuu a ye nyaa abotre ye faa Covid-19 nsaa yadee kɔdiawuo ho nhyehyee a ye de guu akwan mu de sosɔ ano wɔ dwa mmiensa wɔ Nkran ne Kumasi mu daa no adi pefee wɔ hia a ehia se aban ne temanmufoɔ fa aban nhyehyee anaa nhyehyee foforo

bi so kaa won ho bo mu ye adwuma na wɔ fa adwenfua wɔ kwan a wɔ befa so anya atoyerenkyem a ebetumi asi daakye wɔ dwa ahodoɔ a ewɔ saa akwankyerere tiawa yi mu no ho, ye be da dee efiri nhwehwemuu no mu baae no adi wɔ mfasodee a ewɔ mu se ye de ahohia bere mu nhyehyee be gu akwan mu wɔ yen dwa ahodoɔ mu. Ɔfa a edi kan no, kyerekyere ohaw ahodoɔ bi a ebetumi aba wɔ bere a ye de ahohia bere mu mmoa yi redi dwuma se dee ye huu no wɔ dwa mmiensa a ye de yee yenhwehwemuu no wɔ Kumasi ne Nkran mu no. Nteasee mapa a ye be nya no be boa ama y'aye nhyehyee ato ho ama daakye. Ɔfa a eto so mmienu no kasa fa nsusuee mmiensa a ebe boa ama daakye y'atumi agyina wɔ atoyerenkyem bere mu wɔ ye dwa ahodoɔ mu.



Fig. 2: Makola shopping Mall Anim © Lewis Abedi Asante

# DEE EDAA ADI NO MU BI A YEFAAEE

## CHAW AHODOO BI A EBΕ TUMI ABA

### I. Atoyerenkyem bere mu mmoa ho eye na ena kakra a ewo ho no nso, eye den se wo nsa beka bi

Ɛwo 2020 mu no, Ghana aban de Covid-19 ahohia bere mu mmoa dwumadie bae a na ye fre no (CAP) de pree sika so nnwuma nketewa asene de yii ahohiahia a atoyerenkyem no de ba ye no kakra firi won so. Ɛwo mu se na CAP nhyehyee ne se, ewo se wo nya ahyensodee a ekyere se wo tua wo too dee, na national ID card, Passport Picture ne nkrataa a ekyere nneema a wo ton no afe muu no nyinaa, nanso won anyere mu ketee, eno mpo no adwadifo dodoo no ara antumi angye bi esane se na won nni too tua ahyenso dee no bi. Adwadifo no mu bi a na wo wo Nkran ne Kumasi de won nkrataa koo se woreko pe mmoa wo CAP dwumadie no mu. Saa nipa yi mu dodoo no ara ante CAPFOO no nka bio nanka mepese w'anya dwatire ahye won nnwuma mu wo atoyerenkyem bere no mu. Ɛno nna nkyen koraa no, na mmoa titirw biara nni CAP dwumadie no mu anaa dwumadie foforo bi mu a esoo mmoborowafo bi te se paawoopafo, troogo piafo ne won a wo hwe nkorofoo sotoo ma won asene. Saa nkorofoo nyi nyinaa nso no, atoyerenkyem no de chwaw baa won asetena mu. Ye gye tumu yie paa se aban nko ara ntumi nya sika nso adwadifo akuo nyinaa asene.

### II. Obiara nni ho a w'afa ato ne ho so se obema ahonidie ho akadee

Atuwohoakye na enni ho se ye de nnooma a ye de hohoro yen nsa besisi mmontene so. Ye redi yen nsa ho ni - wo bere a ye rehohoro yen nsa bere ano anaa se ye de nnuro a ekum mmoawammoawa efefa fa yen nsa ho no ye okwan pa a eboa ma ye ko tia Covid-19 ne nsaa yadee ahodoo. Nsa hohoro be yee adee a eho hia no, emaa mpaninfoo a ededa dwa a ewo Nkran ne kumasi ano de bokiti ne samena nsuo sisii ho de nnuro a ye de fefa yen nsa ho kum mmoawammawa sisii ho de hyee mu kena. Ankore ankore, nhenfo ne nnwuma kuo binom na efaa saa ahonidie nnooma yi nyinaa ho ka. Na saa nnooma yi saae no, na yen nya afoforo a wo befa ho ka bio. Na nhyehyee biara nso nni ho se adwadifo no ara beka won ho abom afa ho ka. Na enye won a wo te sotoo ano, paawoopafo ne troogu piafo nso asedee se won nsesa nsuo ngugu bokiti a na esisi ho no mu bere ano bere ano. Ɛno nti emaa nnawotwe kakra bi akyire no, nsa hohoro no bre ase wo Nkran ne Kumasi dwa ahodoo no mu.



Fig. 3: Adwadie nkitahodie ahodoo a erekoo wo 31st December dwa mu © Lewis Abedi Asante

### III. Eɣe den paa se wo behye nipa se won benben won ho pii

Den a eɣe se wo be hye nipa se won nnyina nte wɔn ntem. Se dee ebe ye a wɔ be tumi ama nipa agyina ama basafa kro adeda wɔn ntem nti no, emaa adwadifoɔ mpaninfoɔ a wɔ wɔ Nkran ne Kumasi no yee nhyehyeeɛ de kyee wɔn mu se ebinom ba nne a adekyee na afoforo nso aba. Enam saa ye so de boa tee nipa a na wɔ bo peeso wɔ dwa mu no so. Mpanyinfoɔ

no de too dwa se na eɣe den ma wɔn se wɔ de saa nhyehyeeɛ no be ye adwuma wɔ Ghana dwa ahodoɔ mu, Esane se dwadie ye nipa ne nipa ntem nkitahodie wɔ baabi a nipa abo apeeso wɔ mmɔnteneso. Eyi kyere pefee se ye san bu nkɔnpɔ kɔ hwe ewiase amansan nhyehyeeɛ a eda ho se wɔ be di Ghana ne abibirem dwaaso nhyehyeeɛ so no bio. Ekwan a Ghana ne abibiman fa so di yen dwa ne ye dwa a emu suswa no nti no etwa se ye hwe yen so na ye nhyehyeeɛ a ebe bo ya yen ama y'ako atia nsaa yadeɛ wɔ y'adwaman so.

## YEN NSUSUEE A EFA SAA AKWANKYERE YI HO

### I. Yen mue atoyerenkyem bere mu mmoa no mu

Wɔ bere a yerebo Ghana aban abaso se ode CAP nhyehyeeɛ no baee no, ewo se enka ofa saa akwannya no so de ma adwadifoɔ dodoo no ara nya tootua ahyensodeɛ a ye fre no TIN no bi. Enka enam so bema aban atumi agye too afiri adwadifoɔ no ara ho de abo fotoɔ ato ho wɔ CAP dwumadie no ase ama daakyee

atoyerenkyem a ebetumi aba. Dee ehia titiriw bio no ne se ese se mpaninfoɔ hwe se nnwuma kuo nketewa biara a ode ne nkraataa koo se ope mmoa no nensa beka na aka ne ntemso. Nnwuma kuo akeseɛ a wɔ de won adwatondeɛ ba dwaso no nso betumi atete won nnooma so ama won a wɔ ne won di dwa no na ama won kon mu ahenhane won wɔ atoyerenkyem bere mu. Adwadifoɔ akuo akuo no nso betumi ako won ho won ho mmoa afiri won fotoɔ mu.




Fig. 4: Kejetia Abesefo dwa a etoatoa beberee wɔ Kumasi kuro mfɔfini pɛɛ no © Lewis Abedi Asante

## II. Yen fa nsa hohoro adaka nsisi ye dwa hodoo no mu

Ɛwo mu se nsaayadee nye ade fofoo wo Ghana ne abibirem ha dee, nanso mansini asoe ne mpaninfoo a wo deda dwa ano no ntumi mfaa nsa hohoro akadee nsisii dwa a ewo Ghana afanaa nyinaa, mpo wo dwa foforo a w'asisie no mu. Ebinom susu se ewo se mpaninfoo tu anamon de saa nneema yi gu akwan mu se dee ebe ye a nsa hohoro ne ho ahonidie beba abe ka yen daadaa setena ho. Adwadifoo kuo ahodo no nso nso mu bi ntoto akadee bi te se samina nsuo, dee ye de pepa yensa, ne nnuro a ye de fefa yensa ho kum mmoawa mmoawa. Eyi bema yen ahotosoo se ye betumi ako atia nsaayadee a ebe ba daakye wo y'adwaman so.

## III. Yen hye ahotee wo dwadibea mu ho nkurane nsene se ye be ma kwan adeda nipa ntem

Bere a wiasie nyinaa akwan ahodo a wofa so si yare mmoawa ano no etu mpon na wo tumi de di dwuma wo mmeae pii no, eho hia se oman biara paw nhyehyee a ese fata na obetumi de adi dwuma. Se anka wobetoto dwa ahodo mu anaa se wobe ma ebinom aba nne na ebinom nso aba n'adekyee no na wo de ahwe se kwan be deda nipa ntem wo dwa a eho na nipa dodoo no ara nya won ano aduane firi no, mpaninfoo a won adwene nsi ahonidie mmom so. Wo mma nsiensie ntaa nko so na afei nso won mfa nnuro mpetepete ho. Ampa ara, nsa hohoro ho nhyehyee ne nnuro a wo de be mpetepete ho no nye den se wo be ma kwan adeda nipa ntem. Saa nhyehyee yi mfa ohaw pii mma nnwuma ne adwadifoo sika sem so, enkanka ne won a wonni bie. Dee ehia wo mu ara ne se mpaninfoo no be nya ahofama na wo de akadee a ebe ma ahonidie ako so agu ho.



Fig.5: Nnuane ne Ntaadee Adwosuo wo Kejetia dwa foforo no mu wo Kumasi © Lewis Abedi Asante

## AWIEYE

Yen nhwehwemu no ada sinto a ewo kwan a ye faa so yee nhyehyee de ko tia nsaa yadee wo Ghana dwa ahodoɔ mu wo COVID-19 bere mu. Ye de nsusuee a enam nhyehyee kwan so a ebe ma y'agyina brane ako atia atoyerenkyem wo dwa ahodoɔ mu na asan boa

ama y'aye ntotoe pa a ebe boa adwadifoɔ ne amansan nyinaa. Ewo mu se nhwehwemu no ko so wo Ghana ha de, nanso, eho nsunsuanso be boa abibirem atoe aman no mu bi wo nsaa yadee ho nhyehyee ne nentotoe wo won dwa ahodoɔ mu.



Fig. 6: Obi a crepia trɔɔgo a entoos adaka si soɔ wo 31st December dwa mu © Lewis Abedi Asante

Translated by: Ernest Apenteng

Funded by the German Research Foundation through  
the COVID-19 Focus Program

